


MODIMO O NA LE KWANA YE E FILWEGO

 A re baleng go tšwa go—go Puku ya Mokgethwa Mareka, ke a dumela ke tla, ke kgethile go bala lebakana le lennyane le go bolela ka, gomme temana ya 46 ya—ya tema ya 10. A re emeng ka go hlompha Lentšu, ge re sa bala. Lentšu ke Modimo. Bohle re tseba seo. Kafao le a ema, go neela potego, se le swanetšego go se dira; le ema go saluta folaga ge e feta kgauswi; gobaneng e sa be Lentšu la Modimo ge Le balwa?

Gomme ba tlile Jeriko: gomme ga ba ile ka ntle ga Jeriko le barutiwa ba gagwe gomme lešaba le legolo la batho, Baratimeo wa sefofu, morwa Timeo, o be a dutše kgauswi le tsela ya lephefo a kgopela.

Gomme ge a kwele gore e be e le Jesu wa Nasaretha, a thoma go goelela ntle, gomme a re, Jesu, wena morwa wa Dafida, nkgaoele.

Gomme ba bantši ba mo kgalemela gore a homole: gomme a goelela kudu lebaka le legolo, Wena morwa wa Dafida, nkgaoele.

Gomme Jesu a ema go šišimala, gomme a laela gore a bitšwe. Gomme ba bitša monna wa sefofu, ba re go yena, Eba wa khomotšo ye botse, ema; o a go bitša.

Gomme yena, ge a lahletše kobo ya gagwe kgole, a tsoga, gomme a tla go Jesu.

Gomme Jesu a araba le go re go yena, O rata Ke go direle eng? Monna wa sefofu a re go yena, Morena, gore ke kgone go amogela pono ya ka.

... Jesu a re go yena, Eya ka tsela ya gago; tumelo ya gago e go dirile o felele. Gomme ka pela a amogela pono ya gagwe, gomme a latela Jesu ka tseleng.

² A re rapeleng. Moya wo Mokgethwa wo Mogolo, phediša Lentšu le go rena, bošegong bjo, ka go tiragatšo ye nnyane ye. Gomme a nke re bone tiragalo ye e phelwa godimo, gomme, ka go dira bjalo, re tšee tumelo gore Modimo o sa phela, gomme O a swana maabane, lehono, le go ya go ile. Re e kgopela Leineng la Jesu, Morwa moratwa wa Gagwe, Mophološi wa rena. Amene.

Le ka dula.

³ Thuto ya rena bošegong bjo ke: *Modimo O Na Le Kwana Ye E Filwego.*

4 Gomme bjale mosong wo re bile le nako ye kgolo, bjalo ka ge re bone Jesu a tsena Jeriko. Gomme re hweditše gore go be go le mothaka yo monnyane kua ka leina la Sakeo, o—o ile a namela godimo ga mohlare wa mosekamoro le go ikgakantšha yenamong, gobane o be a sa dumele Jesu o be a le moprofeta. Eupša mosadi wa gagwe e be e le morutiwa wa Jesu, gomme o be a mo rapelela. Gomme Jesu ge a etla thwi ka tlase ga mohlare, O eme, a lebelela godimo le go mmitša ka leina, le go re, “Fologela fase, Ke ya gae le wena lehono.” Gomme ke naganne e tla ba selo se se botse bošegong bjo, le gona, ge re sa le mo, gore re no tšwelapele ka Jesu. Re Mo kgopetše mosong wo go ya le rena, bjalo ka ge re be re nyaka go ya le Yena, gomme a re nong go tšwelapele le Yena go kgabola Jeriko.

5 Bjale, bošegong bjo, tiragalo ya rena e bulega ka lefelong la go swana, ka Jeriko gape, gomme Jesu o ka ntlong ya Sakeo bjale, o ja tša Gagwe—dijo tša Gagwe. Gomme ke letšatši la go tonya la Okotobere, gomme e sa le ka leselaphutiana ka therešo thabeng, nako yeo, gomme phefo e tla go theoga go tšwa tha—tha thabeng. Godimo tikologong ya Judea, o hwetša go tonya go go botse godimo kua, leselaphutiana la mosong, gagolo ka nakong yeo ya ngwaga.

6 Gomme naga ka nako yeo, e bile boka go le ka go naga ya kgale bjale, e tletše ka bakgopedi. Ba tla tikologong ya dikhona tša mokgotha le go kgopela. Ke. . . Tlase ka go dinaga tšeo le bjale, mekgotha e sa tletše ka bokgopedi. India le, oo, Afrika, le mafelo a mantši, ba sa na le bokgopedi; dihlotša, diritša, difofu, ba go šwašwaela. Gomme dinako tše dingwe batho ba ba sa kgonego go itirela bophelo, bonabeng, ba no kgopela, gomme ba dula fao dinako tše dingwe le go bolawa ke tlala.

7 Ke, ka India, ke sa tšwa go ya go theoga mekgotha, ka tšhelete tsoko ye ke e filwego ke batho ba, gomme ke e fetotše go tloga go ditolara go ya go dirupi. Gomme ke leka go—go e fetišetša ntle, gobaneng, ba ile ba swanelwa ke go hwetša sešole go ntloša mokgotheng; ba be ba nkataka. Gomme go be go le mosadi wa mohloki a robetše fale, a bolawa ke tlala go iša lehung. Lesea le lennyane, le be le bolawe ke tlala go fihla a palegile go fihla marapong, le mo o bonago bokakara bjo bonnyane bo beilwe mmogo. Gomme o go neela lesea, go leka go go dira o tšee lesea gore le se hwe. Ge o tšea letee *le*, go reng ka le letee *lela*, go reng ka le letee *le*, go reng ka. . . ? Oo, nna, ke, o—o. . . Ge o ka bona tše re di gogolelago ka motomong wa tšhila mo, di ka fepa bona batho, go ka nyaka. O no se lemoge gore naga ye e humile bjang, ge o bona lefase ka moka le bolawa ke tlala.

8 Gomme le tletše ka bakgopedi. Gomme letšatši le, ge tiragalo ya rena e bulega, go be go. . . Re hwetša gore bakgopedi bohle ba ba tla tlase, ka mehla, ka Jeriko, ka kgorong ya ka leboa, ye e tšwago go theoga go tšwa Jerusalema. Jeriko e be e se toropokgolo ya go huma kudu. Eupša Jerusalema, le legolo la go

itira la setaele mong, lefelo la go tsebagala la tempele, gomme—gomme bahumi bohle ba thothetše Jerusalema, gomme e be e le toropokgolo ye kgolo ya matsaka. Gomme batho ba ba bego ba le fao ba be ba tloge ba humile. Gomme barekiši, le go ya pele, ge ba be ba etla ka gare, nakong ya mosegare, bakgopedi ba ba be ba na le dimaušo tša bona; ke molao wa go se ngwalwe, ba be ba tseba feela moo yo mongwe le yo mongwe a bego a tla robala bakeng sa bja gagwe, go kgopela borotho bja gagwe, dineo tša gagwe.

⁹ Gomme ba be ba swanela go tla ka leselaphutiana ge barekiši ba etla ka gare, ka gobane mohlomongwe monna o thuša feela mokgopedi yo motee ka letšatši, o bile le khoine e tee a tla e beago ka potleng ya gagwe pele a sepela. Gomme, nnete, nako yeo, Roma e be e buša Palestina, gomme tšhelete e be le denari ya Roma. Gomme kafao ba be ba na le kho—kho khoine ye nnyane, o be a tla e lahlela go mokgopedi wa pele, mohlomongwe, gomme seo se diretše letšatši. O be a ka se kgone go—go fa go mokgopedi yo mongwe le yo mongwe. Kafao yo motee a kopanego le yena pele, nnete, o be a hwetša khoine. Kafao be ba na le mafelo a bona ka ntle ga dikgoro, ebile pele batho ba fihla ka toropongkgolo, baeti, le go ya pele. Gomme ba be ba robetše ntle bakeng sa kgoro ya leboa, gagolo, go hwetša baeti ge ba etla ba theoga go tšwa kua.

¹⁰ Gomme bjalo ka ge re bona mosong wo re bolelago ka wona, letšatši le thoma go hlatlogela godimo bjale, e ka ba iri ya senyane, go be go le mokgopedi wa sefofu yo motee yo a fihlelego mohuta wa thari.

¹¹ O bile le bošego bjo bobbe. O be a foufetše. O bile sefofu go tloga e sa le mošemane yo monnyane. Gomme o fihlile thari. O be a se . . . O robetše go feta tekanyo, mosong woo, gobane bošego bjale botelele o be a lora gore o be a ka kgona go bona gape. Gomme o be a pshikologa ka malaong a gagwe. Gomme—gomme a kgona go bona, o naganne o be a kgona go bona, gomme go tsoga ka manyami a, gore o be a sa kgone go bona. Kgontho, e be e no ba feela toro.

¹² Gomme o dirile tsela ya gagwe go theogela lefelong la gagwe. Gomme ge a fihla kua, (bjale ye ke tiragatšo bjale, go tla go ntlha ya ka) go be go se motho fao. Go bile se sengwe sa go se tlwaelege se diregile. Efela e sego bontši go feta seripagare sa senyane goba iri ya lesome, gomme—gomme go be go se sa le bakgopedi fao. Ka mehla, motho yo mongwe le yo mongwe ba be ba le lefelong la bona. O be a sa tsebe se se bego se diregile ka toropongkgolo; seo re bilego le sona ka go difihlolo tša rena tša mosong mosong wo, gomme re boletše ka sona. Jesu o be a tsene go tšwa kgorong gomme o be a ile ka toropongkgolo, gomme—gomme batho ba bantši ba be ba ile ka gare go hwetša ntle gore sohle e be e le ka eng, gomme bakgopedi ba be ba ile. Gomme o be a sa tsebe se, go fihleng thari. Kafao re kgona go mmona ge a thoma go bitša maina a go fapana, gomme fao—fao ga go motho fao. Ke

mohuta wa taba ya bonoši. O maketše, gabotse, mohlomongwe ba—ba baofisiri ba Roma ba ka be ba ba lelekile go tloga lefelong, goba se sengwe. Kafao ga se a kwa yo mongwe, kafao o . . . Go be go le mohuta wa go tonya, gomme o be a le mankeretla gomme diaparo tša gagwe di be botse di onetše gabotse.

¹³ Gomme a phopholetša go dikologa go fihla a ikhweletša leswika le le bego le le ntle ka letšatšing, leo ka kgonagalo le ka bego le wele go tšwa mabotong ge Modimo a šišinyeditše leboti la kgale fase, matšatšing a Joshua. O dutše fase godimo ga leswika le, gomme o be a leka go nagana ka toro ya gagwe bošego peleng, e ka ba nnete bjang ge ka kgonthe a ka kgona go bona. Eupša, o—o be a sa kgone go bona. O be a foufetše. Gomme a thoma go nagana ka dilo tše, gomme monagano wa gagwe wa hlehlela morago go bošemane bja gagwe.

¹⁴ Le a tseba, ke—ke rata go dira seo, go dula le go nagana ka dilo tše di fetilego, dilo tša go thabiša, tša diphenyo tše ke bonego Morena a thopa, le—le dinako.

¹⁵ Gomme Baratimeo, bjalo ka ge re mo tseba ka leina, a lora bošego bjoo gore o amogetše pono ya gagwe, o thoma go nagana gore go ka ba kgonthe bjang ge ka kgonthe a ka kgona go bona. O naganne, “Oo, ke bile sefofu botelele bjoo, ga ke tseba kafao ebilego nka tseba mokgwa wo go fihla tikologong gape.” Kafao a thoma go nagana ka mengwaga ye mentši morago, ge a be a le mošemane yo monnyane. O be a tlwaetše go bapala ntle kua godimo ga thaba, lehlakoreng, ke lebopong moo Jorodane e tlogo tlase; gomme moedi o tlase kua, moo ba bjalago leroro. Gomme o be a phela godimo patogeng ya thaba, re tla realo. Gomme o gopola ka mo e bego e le mo gobotse, gomme ka nako ya Seruthwane, go—go bogela ma—ma matšoba a mannyane ge a be a gola; le ka mo a bego a topa a wona a go tlala seatla, le go dula fase le go lebelela bobotse bja mafaufau a bolou.

¹⁶ Le a tseba, bofofu ke selo sa go befa. Ge ke bona monna, a foufetše, pelo ya ka e ya ntle go yena. Eupša, efela, ke tseba ka bofofu bjo bo lego bobe kudu, bofofu bja semoya; ka fao Modimo a dirilego motho go—go Mmona, gomme ga ba kgone go e dira.

¹⁷ Nako ye nngwe, serapeng sa diphoofolo sa Cincinnati, ke be ke le tlase kua, morwediateke yo monnyane le re be rena re. Ke morati yo mogolo wa tša ka ntle, bjalo ka ge le tseba. Gomme ke bone ba swere ntšhu gomme—gomme ba e bea ka serobeng, gomme moisa yola wa go šokiša! Ke kwele lešata; gomme ke be ke swere Sarah yo monnyane ka seatla, gomme re—re ile tlase go seroba. Gomme fao nonyana ye kgolo ye tona ye, madi gohle godimo ga sefahlego sa gagwe, mafafa ohle a hlohlorilwe go tloga go yena. Ka gopola, “A ponagalo ya go šokiša!”

¹⁸ O ile fase. A sepelela morago go kgabaganya seroba. A thomiša, gomme šo o a tla, o pokapokiša diphego tša gagwe gape, go—go thudiša hlogo ya gagwe kgahlanong le lehlakore la—la

seroba, a pokapokiša diphego tša gagwe godimo le fase, a leka go tšwela ka ntle ga seroba, gomme a hlohlora mafafa go tloga. Eupša o be a swerwe. O wetše morago godimo ga lebato gomme a robala fao, gomme mahlo a gagwe a be a dikologa tikologong, o lebeletše godimo gomme a bona mafaufau a bolou ao a bego a a tswaletšwe. Yena ke nonyana ya legodimo, le a tseba. Eupša, le a bona, phihlelelo tsoko ya bohlale bja motho e mmeile ka serobeng.

¹⁹ Ke eme fale ke lebeletše. Ka gopola, “Nka neela le ge e ka ba eng ge nka kgona go mo reka. Ge nka kgona go mo reka, ke tla mo lokolla, ka re, ‘Eya pele, moisa wa kgale, o tla—o tla rata seo. Ke a dira le nna. Lokologa gomme o ye pele godimo kua. Ke wena wa kua. O tswaletšwe seo.’” Ka nagana, “Yeo ke ponagalo ya go šokiša kudukudu nkilego ka e bona.”

²⁰ Ke ile ka topa Sarah, ka mo swara ka letsogo la ka. Ke rile, “Hani, fale go e tee ya diponagalo tše mpempe mahlo a gago a tla tsogego a e lebelela.”

²¹ Ke ile ka ema fale, ke nagana. Ka nagana, “Aowa, ke—ke tseba ponagalo ye mpempe go feta yeo. Lebelela godimo ga thaba kua; bona monna ka kotikoti ya bjala ka seatleng sa bona, basadi ba apere dišothi, sekerete.” Ge gabotse ba be ba tswaletšwe go ba barwa le barwedi ba Modimo, gomme šebale ka serobeng sa sebe se Sathane a ba beilego ka go sona. Go šokiša, go fofala semoyeng, ba beilwe ka serobeng; mohlomongwe ke wa kereke tsoko, o opela ka khwaereng, eupša efela o beilwe ka serobeng ke sebe.

²² Gomme ge Baratimeo a be a leka go nagana morago ka nako ge a le mošemane yo monnyane, ka fao go gagabela e ka ba iri ya bobedi, mantšiboa, wa gagwe yo mobotse, mme yo monnyane wa Mojuda o be a tla mmitša, “Baratimeo.” O be a kgona go nyakile go kwa lentšu la gagwe gape, ge le be le dira mmalewaneng go dikologa dithaba, gomme o be a etla a kitima godimo. Gomme o be a tla tšwela ntle mathuding a ka pele le go hwetša setulo sa go kobakobetša, le go mmea godimo ka matsogong a gagwe. Gomme o be a elelwa ka fao a bego a lebelela go mahlo a gagwe a mabotse, le mme yo mobotse a bego a na le yena. Le ka fao a bego a mo kobakobetša gore a robale, bakeng sa yena go tšea go khutša ga gagwe ga mantšiboa. Gomme ka fao a bego a dira seo, o be a mmotša dikanegelo, dikanegelo tša batho ba bona, le ka baprofeta ba bagolo ba maatla ba Modimo ba bego ba le magareng ga bona. Le ka mo a bego a rata seo, o be a rata go se kwa.

²³ Ke mo gobe kudu gore bomme ba bea digotlane tša bona fase go lenaneo la thelebišene la bogoboga tsoko bja Hollywood; sebakeng sa go dira selo sa go swana, go ba botša dikanegelo tša Beibele.

24 Eupša o be a le mme wa mmapale wa Mohebere, gomme o be a botša mothaka yo monnyane dikanegelo. O be a tla re, a mmotša ka Modimo a roma yo mogolo, Moshe yo maatla, ge ba be ba le makgoba tlase ka Egepeta. Modimo o tshepišitše Tate Abraham gore o be a tla ba hlakodiša. Gomme O tšweletše go mo—mo—mo moprofeta yo mogolo yo Modimo a mo tsošeditšego godimo magareng ga bona, a bego a bitšwa Moshe. Gomme O tlile ka sebopego sa Pilara ya Mollo, gomme a roma Moshe tlase Egepeta, gomme a magolo, maswao a maatla le dimaka O ba tlišitše ntle. Gomme ka fao gore ka lešokeng, go se borotho goba selo go ja, efela ba be ba sepela ka mothalong wa go obamela, gomme Modimo a nešetša borotho fase go tšwa lefaufaug.

25 Gomme ke kgona go kwa Baratimeo yo monnyane a re, “Mme, nakwana feela. Modimo o swanetše a bile le Barongwa bohle ba Gagwe ba šoma godimo kua, gomme O na le obene tše kgolo tše tona tšohle godimo go kgabola mafaufau, gomme Barongwa ba šoma nako ya tlaleletšo, ba bea borotho komana, le go bo kgoromeletša ntle godimo go . . .”

26 “Aowa, hani, o yo moswa kudu go kwešiša. O a bona, Jehofa ga se a swanela go dira seo. Jehofa ga se a swanela go ba le diobene. Yena ke mohlodi. O no bo bolela, gomme go bjalo.”

27 Gona re ya go bolela eng ka Jesu, ge re Mmone a tšea selo sa go swana? Go swanetše go ba se sengwe sa bomodimo ka Yena. O swanetše go ba setswalle le Jehofa. Yo mongwe lehono o leka go Mo dira moprofeta feela, goba monna wa tlwaelo, goba filosofa, morutiši yo mokaone. O be a se selo ka fase ga Modimo a bonagaditšwe ka nameng.

28 Fao ge a be a bolela le yena ka fao sefapano se se tlogo le—le—le lešoka le legolo, leo le bego le no ba mošwa Jorodane nako yeo, le ka fao nako ya Seruthwane, ge kgwedi ya Aporele, ge lehlwa le be le tologa, godimo ka Judea, gomme meetse ohle a thabeng a etla fase, gomme Jorodane yohle e be—e be e nno tlala ka meetse, meetse a magolo a mabotlase a noka. Go be go lebege o ka re Jehofa e be le mohlahlhi wa go šokiša, go tliša batho ba Gagwe godimo go nako yeo ge dinoka di be di le mafula, go befabefi ga tšona. Ba be ba tla tsoge ba kgona bjang go aga leporogo la go e tshela? Gomme Joshua yo monnyane, goba yo monnyane . . . e sego Joshua.

Eupša Baratimeo yo monnyane o be a tla re, “Mama, O e dirile bjang?”

29 O rile, “Hani, elelwa, Jehofa e sa le mohlodi. O nno bolela, gomme di . . .”

30 Modimo o rata go bea dilo ka go . . . ge go le ka go leraga, le go itaetša Yenamong go ba Modimo. Thwi ka Seruthwane! Ge nako ya Selema, ka go kgonega o be o ka kgabaganya Jorodane bonolo gabotse fao, go na le sebo go tšwa toropongkgolo. Re tseba seo, ka ditlhodi di ile godimo le go tla go se. Eupša Modimo o tlogela

meedi ka moka go tla godimo ka meetse, gomme ka gona O tlile le go goga maatla a Gagwe a magolo tlase go tšwa Legodimong le go dira tsela ya go oma go e kgabaganya. Fao go be go eme maswika feela ka fase, moo Joshua a ilego a ba dira gore ba a hlatlaganye godimo, bjalo ka segopotšo go Jehofa, kafao batho ba bona ba bego ba hlokomelwa. Gomme yena. . .

31 Ye nngwe e tee a—a e ratilego gabotse ka kgonthe, e be e le ka mo—mo mosadi wa Mosunami. O eletšwe yeo. Gomme mmagwe o be a fela a mmošša kanegelo ya Mosunami, le ya moprofeta yo mogolo, Eliya, ka go letšatši la gagwe, le ka fao mosadi a bego a loketše moprofeta yo. Efela, o be a se MoIsraele tlwa. O be a le Mosunami.

32 Kafao o dumetše gore Eliya o be a le moprofeta, moprofeta yo mogolo wa Morena. Kafao ge. . . Letšatši le lengwe o rile go monna wa gagwe, “A re mo agele kamora ye nnyane ka lehlakoreng la ntlo ya rena, le go mo laetša botho, ka gobane ke mo—ke mo monna yo mogolo.”

33 Gomme ka fao gore letšatši le lengwe ge Eliya le Gehasi, mohlanka wa gagwe, ba etla godimo gomme ba bone botho bjohle bja gagwe, o rile go Gehasi, “Eya ka gare gomme—gomme—gomme o botšiše, ‘Re ka dira eng? A nka bolela le kgoši goba mokapotene mogolo?’”

34 Mosadi o rile, “Aowa, ke no dula magareng ga batho be gešu. Go lokile.”

35 Eupša Gehasi o rile, “Ke moopa. O tšofetše, monna wa gagwe o tšofetše, gomme ga ba ne bana.” Le go re. . .

36 Gomme Eliya o swanetše go be a bone pono. O rile, “Sepela, mmošše, GO RIALO MORENA, o ya go ba le mošemane yo monnyane.” Gomme, mo dikgweding tše senyane, mošemane yo monnyane a tla mmogo.

37 [Ga go selo godimo ga theipi—Mor]. . . bogolo, o be a ne tatagwe, ntle ka tšhemong, go buna, gomme o swanetše go be a bile le setrouku sa letšatši. O tšwetšepele a lla, “Hlogo ya ka! Hlogo ya ka!” Gomme tate o mo rometše ka ntlong. Mme o mo swere difarong tša gagwe, le go mo kobakobetša, gomme mohlomongwe a mo fa dihlae tšohle di bego di le gona go mo fa. Gomme mošemane yo monnyane a befabefi go fihla, mafelelong, e ka ba ka sekgalela, a hwa.

38 Gomme mme yo monnyane yola o be a sa ye go fennwa ka mokgwa wo! Ge tate a etla ka gare, le baagišani bohle ba etla ka gare, gomme ba be ba lla le go goelela, moisa yo monnyane a hwile, eupša o be a sa ne tumelo ka go moprofeta yo, moprofeta wa Mohebere; yena, Montle. O rile, “Mpeepe sala godimo ga mmoula, gomme—gomme o se ke—o se ke—o se ke wa ema, eupša a ke ye go lewa lela moo moprofeta yo a dulago, godimo mo Thabeng ya Karamele.”

39 Gomme monna wa gagwe o rile, “Ga se ngwedi wo moswa goba sebata, gomme a ka se be kua.”

O rile, “Tšohle di tla loka.”

O rile, “Eya pele.”

40 Gomme ge Eliya a mmona a etla, yena le Gehasi ba tšwetše ntle ga lewa, le go lebelela, ba eme ntle kua. Gomme šo o a tla. O rile, “Mosunami šo o a tla, gomme o tshwenyegile, eupša Modimo o e dirile sephiri, pelong ya ka.”

41 Le a tseba, Modimo ga a botše baprofeta ba gagwe selo se sengwe le se sengwe, feela se A ba nyakago ba se tseba.

42 Kafao o—o lebeletše, gomme a re, “Yena o . . .” O rile, “Sepela, mo gahlanetše, le go re, ‘A tšohle di gabotse ka wena? A tšohle di gabotse ka monna wa gago? A tšohle di gabotse ka ngwana?’”

Gomme ye ke karolo ye ke e ratago, le nna.

43 Ge Gehasi a kopana le yena, o rile, “A tšohle di gabotse ka wena? A tšohle di gabotse ka monna wa gago? A tšohle di gabotse ka ngwana?”

44 O rile, “Tšohle di gabotse.” Lesea le robetše le hwile, monna o a goelela, megokgo e rothela fase ka pelong ya mosadi, eupša, “Tšohle di gabotse.” O tšile pele ga monna yo a kgonnago go mmošša le go mo šegofatša, gomme, o bile le lese, ka nnete Modimo o tla utolla gobaneng A mo tšere. “Morena o file, Morena o tšere, a go šegofatšwe Leina la Morena!” O be a nyaka go tseba gobaneng.

45 Gomme ka gona ka fao a tlilego godimo le go wela fase maotong a Eliya, gomme Gehasi o mo kuketše godimo; go be go sa swanela tikologong ya mong wa gagwe. Gomme o utolotše se e bego e le bothata. Gomme Eliya o ile tlase gomme a tsošetša mošemane yo monnyane godimo, ka go robotša mmele wa gagwe godimo ga moisa yo monnyane.

46 Gomme ke nyaka le ele hloko tumelo ya mme, gape. O robaditše lese, godimo ga malao a Eliya a bego a robetše godimo ga wona. Ke nyaka le . . .

47 Ke nyaka go hlakiša mmono wa Paulo mo, go tsela ya ka ya go nagana. Le a tseba, Paulo o beile disakatuku godimo ga balwetši le batlaišegi, le dithethwana. Ga ke dumele Paulo o be a tšwele mangwalong. Ke a nagana mo ke mo a e hweditšego. A le elelelwa selo sa pele Eliya a se boletšego go—go Gehasi? “Tšea lepara la ka gomme o le robotše godimo ga lese.” O tsebile se sengwe le se sengwe a bego a se kgwatha se be se šegofetše. Gomme kafao, le a elelwa, Paulo ga se a rapela godimo ga disakatuku. Ba nno tšea go tšwa mmeleng wa gagwe. Yeo e be e le tumelo ya batho.

48 Kafao, le a bona, o rile, “Tšea lepara la ka (ge e ka ba mang a go dumediša, o se dumediše morago) le bee godimo ga lese.”

49 Eupša tumelo ya mosadi e be e se ka go lepara; e be e le ka go moprofeta. Gomme o rile, “Nka se go tlogele go fihla. . . Ka nnete bjalo ka ge soulo ya gago e phela, ga—ga ke ye go go tlogela.”

50 Kafao Eliya, gore a mo tloše, o ile a swanela go ya le yena. Kafao o ile ka gare le go robotša mmele wa gagwe godimo ga le lennyane, lesea la go hwa, gomme le ethimotše makga a šupa gomme la tla bophelong.

51 Nna, a—a kanegolo ye kgolo e bilego go yo monnyane yo Bar-. . . Baratimeo, ge a be a le mo—mo—mo mošemane yo monnyane. Kafao a bego a rata kanegelo ye nnyane yeo, gobane e be e le tsogo ya mošemane yo monnyane. Yeo e be e le ye tee ya bommamoratwa ba gagwe.

52 “Eupša seo e be e le ka matšatšing a a fetilego,” moprista o a mmošša bjale. “Mmalo, ao ke matšatši ge Israele e be e na le yo mogolo, monna yo maatla; ba bagolo, baprofeta ba maatla ba ba sepetšego naga.” Eupša baprista ba rile, “O a tseba, Jehofa ga a sa hloka baprofeta gape.” Ga se baprista feela ba bolelago seo. Eupša—eupša ba dirile nako yeo, “Jehofa ga a sa hloka baprofeta gape. O re file molao, gomme re agile kereke, tempele, gomme ke sohle re se hlokago.” Gomme go no ba e ka ba tsela ya go swana ba e dumelago lehono, eupša go le bjalo Jehofa o no dula a le Jehofa gomme A ka se kgone go fetola tsela ya Gagwe; Yena ke Modimo, gomme ga a fetoge. Bjale ba dumetše gore seo—seo ke sohle ba—ba bego ba se hloka.

53 Gomme kafao ge a be a sa dutše fao ka go toro ye ya mosegare, bjalo ka ge e be e le, a nagana ka yona, gomme mahlo a gagwe a go fofala a retologa godimo go lebanya go letšatši; gateetee, o kwele mošitwana wa maoto a mmoula wo monnyane o etla go theoga tse—tse tsela ya maswika, o etla tlase go tšwa Jerusalema, maswika a dithitelo, o etla ka gare. Ge. . . gomme o ile a theetša sekgauswi, gomme fao go be go le yo mongwe ka maoto a dimphašane a kitima ka pele ga mmoula wo monnyane. Gomme o tsebile yo e swanetše go ba monna wa mohumi, gobane mosepelo wa gagwe e be e le ka mmoula gomme gape o be a ne mohlanka go etapele mmoula.

54 Ka gona o a phagama, ka go tseba gore o be a swanetše go hwetša tšhelete tsoko gore a—a phele. Kafao o phagamile gomme a bea kobo ya gagwe go mo dikologa, gomme kobo ye nnyane ya lenkgeretla, gomme a kitima go leba mokgotha, gomme a re, “Ke tla rata neo ya kgaogelo. Ke bile thari mosong wo. A o ka mpha neo ya kgaogelo ka kgopelo? Ke nna sefofu.”

55 Gomme re kwa lentšu la makgwakgwa ka kgonthe le etla, “Tloga tseleng, mokgopedi! Ke nna mohlanka wa Jehofa. Ke nna moprista. Ke tla tlase go tšwa Jerusalema, ke romilwe ke mokgatlo, go thibela kopano yela ya phodišo ye e yago go ba tlase mo mosong wo ka—ka Jeriko. Ke swanetše go kopana le baena tlase mo le go bona gore selo seo ga se tšwele pele, go

hwetša batho. Go na le moprofeta wa maaka ka nageng, le a bona. Re ya . . . re a kwa O ka Jeriko mosong wo, gomme ke mo tseleng ya ka. Tloga tseleng ya ka!” Moprasta. “Gomme, go lokile, mohlanka, tseleng ya gago.” Gomme mmoula wo monnyane wa tshetshetha go tloga gape.

⁵⁶ Ka gona mokgopedi a phophola tsela ya gagwe go ya morago go fihla a hwetša leswika, a dula fase. A tšwetšapele go lora ga gagwe, gomme ge a thoma go nagana, “Ntle kua ka tseleng ye nnyane yela moo ke bego ke eme; e sego telele go fetile, moprofeta yo mogolo yo maatla, Eliya le Elisa, ba a tla, letsogo ka go letsogo, ba sepele go theoga tsela yela ya go swana, letsogo ka go letsogo, ba eya go theogela Jorodane. Gomme Jorodane e be e eya go bulega gape. Gomme ka lehlakoreng le lengwe, bakeng sa moprofeta yo wa go tšofala le go lapa, Eliya, go be go le koloi ya Mollo le dipere tša Mollo, di kgokilwe go lekala tsoko godimo kua, go mo tšeela gae. Gomme o be a le go bona, Eliya yo moswa yo . . . Elisa o be a swanetše go lebelela morago le go bona bodiredi pele ga gagwe, bjo bo bego bo beilwe pele ga gagwe. O be a swanetše go tsepelela mahlo a gagwe go moprofeta yo.”

⁵⁷ Gomme ke tla eleletša Baratimeo o rile, “Ge nka be ke kgonne go phela ka go letšatši lela, gomme ke dutše mo, nkabe ke kitimetše ntle go baprofeta bao, ka wela godimo ga sefahlego sa ka, le go re, ‘Oo, moprofeta wa Modimo! Nthapelele, gomme Jehofa o tla mpha pono ya ka morago.’ Eupša moprista o re, ‘Seo, ga go sa le selo se sebjalo gape. Ga re na le seo. Jehofa ga a fodiše ka maatla a Gagwe, gape. Re na le dingaka le dilo tše di dirago seo. Gomme ga re sa hloka yeo gape, kafao Jehofa ga a fodiše. Yeo e be e le ya letšatši le le fetilego. Re no boloka molao. Gomme re a babja, gomme ra hwa ra ya Legodimong, gomme seo ke phetho. Seo ke sohle re se hlokago.”

⁵⁸ Nako yeo ge a thoma go nagana, ka gona a elelwa. Ga se dijarata tše makgolotlhano go tloga mo a bego a dutše; morago ga ge Israele e kgabagantše le go kampa, gomme bohle ba dutše ka lenaneo, ditente tšohle di le mafelong tšohle, ba letile ditaelo go matšhetša godimo ga Jeriko. . . Gomme go a kgonega lona leswika le a bego a dutše godimo ga lona e be e le letee Jehofa a bego a le thuntšhitše go tloga go—go maboto.

⁵⁹ Gomme o rile, “E no nagana ka yona! E sego telele go fetile, mohlabani yo maatla, Joshua, yo mogolo, mohlanka yo maatla wa Modimo, o kgabagantše noka, ka nako ya Seruthwane, o hloma ditente godimo, thwi ka pele ga lebaba. Letšatši le lengwe, ge a be a ithuta moragelo wa gagwe wa tlhaselo godimo ga Jeriko, mantšiboa a mangwe ge a sepelela ntle, goba mosong wo mongwe, a lebelela dikgoro gohle godimo, le ka fao e bego e le tše kgolo. Ba be ba kgona go kitimiša dikoloi tše mmalwa godimo ga lona, dipere, tše mmalwa bophara, go dikologa kgoro. Kafao Joshua a bego a lebeletše. O lebeletše go eme godimo kgahlanong le leboto, gomme fale go be go eme Monna ka tšhoša ya Gagwe e

khwamotšwe. Joshua o ile a khwamola tšhoša ya gagwe gomme a ya go gahlana le Yena. Joshua o ile a goelesa ntle, a re, 'A O na le rena goba O yo mongwe wa manaba a rena?' O rile, 'Aowa, Ke nna Mokapotene wa madira a Morena.' Joshua yo maatla a lahla tšhoša ya gagwe mobung, gomme a rola sekokoro sa gagwe gomme a wela maotong a Gagwe."

⁶⁰ Baratimeo wa sefofu a nagana, "Fao e be se dijarata tše makgolotlhano go tloga moo ke dutšego thwi bjale. Moo madira a maatla a Morena, Mokapotene wa madira, gomme Joshua o inamile maotong a Gagwe. Oo, ge nkabe ke be ke le kua ka go tšona ditente, ke foufetše nako yeo, ke be ke tla kgopela Mokapotene yo maatla wa madira a Morena ge e ba O be a tla mpha pono ya ka, gomme A ka be a e dirile." Bonnyane o be a sa tsebe gore Mokapotene wa go swana o be a le dijarata tša ka tlase ga leggolo go tloga go yena.

⁶¹ Mo ke mo re dirago go šitwa ga rena, bošegong bjo. Re leka go bea letago lohle, le Kriste, moragorago ka go lebaka le lengwe. Beibele e rile, "O a swana maabane, lehono, le go ya go ile." O no ba bontši kudu mo ka moagong wo, bošegong bjo, bjalo ka ge A kile a sepela ka Galelia goba Jerusalema.

⁶² Mokapotene yo mogolo yola o be a etla go tšwa legaeng la Sakeo, gomme batho ba be—ba be ba Mo letetše ka ntle.

⁶³ Ka metsotsong e se mekae, o kwa lešata, gomme lešata le na le segalontšu sa go hlakana.

⁶⁴ Yo motee o re, "Hosana go Moprofeta yo a tlogo Leineng la Morena! Mošegofatšwa ke Moprofeta wa Galelia, Mohlanka wa Jehofa!"

⁶⁵ Ba bangwe ba re, "Kgole ka Motho yo bjalo! Re ka se be le o tee wa go swana le Yo go dikologa toropokgolo ye mo." Gomme ge ba etla pele, gomme ba bangwe ba Mmetša ka dikenywa tša go pheresana, ge A sepela go tsena ka kgoro.

⁶⁶ Gomme ga—ga se a ke a tsoge a kwa le ge e ka ba eng boka yeo, kafao o rile, "Go direga eng? Lešata lohle le ke ka eng? Go diregile eng go dikologa mo?" Gomme batho ba pinyeletša.

⁶⁷ Ka morago ga lebaka o kwele segalontšu sa moprista wa go swana yo a ilego tlase go dira mokgatlo go ba le kopano. O mo kwele a re, "Ba mpotša gore O tsoša bahu. Bjale re na le serapa sa mabitla ka moka se tletše bona godimo mo godimo ga thaba, a re Go bone o etla godimo le go tsoša bangwe pele ga rena."

⁶⁸ Eupša, le a tseba, O be a lebile Jerusalema, a eya godimo go bapolwa. Dibe tšohle tša lefase di be di le godimo ga Gagwe, gomme O be a eya Jerusalema go neelwa bjalo ka sehlabelo. Gomme ba mo kwerile le go dira metlae ka Yena; gomme ba bangwe ba bona ba Mo šegofatša, gomme ba bangwe ba bona ba Mo roga. Go no swana le ge ka go diragala go le gona ka kopanong ye nngwe le ye nngwe mo A lego gona; ba bangwe ba

ema le Yena, ba bangwe ba kgahlanong le Yena. Eupša o ile a bonala go se tsoge a Mo tshwenya. O bile le sefahlego sa Gagwe se lebantše go fetša lebaka la Gagwe. Gomme O sepela go ya pele, ka go iketla, ge A be a eya pele, a lebeletše go lebanya Jerusalema. Gomme banna ba lesomepedi ba bannyane ba be ba Mo dikologile fao, ba leka go swara lešaba morago. Gomme ba bangwe ba leka go Mo kgwatha. Gomme ba bangwe ba goelela ba dira metlae ka Yena, le—le go ya pele.

⁶⁹ Gomme lešaba le bile mohuta wa go kitimela godimo go monna wa sefoku wa kgale, bjalo ka ge re na le yena bjalo ka sebakadi sa rena bošegong bjo, gomme ba be ba mo kgoromeleditše fase. Gomme a re naganeng gore fao go bile yo mongwe yo mokaone, mohumagadi yo moswa yo a tlilego kgauswi, mohlomong mohlomongwe e ka no ba e be e le sammago Rebekah ka kanegelong ya rena mosong wo, goba e be e le mo—mo modumedi ka go Kriste. Gomme o ba bone ba kgorometša mokgalabje go bapela, le go bona gore o be a . . . ba be ba se botho go yena. Eupša ka gobane o be a le modumedi ka go Jesu, seo se mo dirile yo botho. Ka mehla go a dira. Go mo dira a be le kelo hloko go batšofe le go bao ba hlokago. Gomme mothaka wa kgale o be a kgoromeletšwa fase, gomme o ile a inama go mo topa godimo. O . . .

⁷⁰ A ka no ba a ile a re go yena, se sengwe boka se, “Mohumagadi yo moswa, nka kgona go go botša, ka segalontšu sa gago, ke wena mohumagadi yo moswa.”

⁷¹ “Ee, ke nna. A o ka ema, mokgalabje? Ke a dumela ba ka go gobatša.”

⁷² O rile, “Le—le lešata lohle le ke la eng? Ke eng go gakanega gohle, kgakanego ntle mo? Yona yohle ke ya eng?”

⁷³ “Gobaneng,” o rile, “a ga se wa kwešiša gore Jesu wa Nasaretha, Morwa wa Dafida, o ka toropongkgolo? Ke Yena o a feta, Moprofeta wa Galelia. O ra gore ga o tsebe?”

“Aowa, ga—ga—ga se ka tsoge ka kwa ka Yena.”

⁷⁴ “Gabotse, a ke go botše se se diregilego mosong wo ka toropongkgolo. A o tseba Sakeo, monna wa restorante?”

“Ee.”

⁷⁵ “Ka mehla o be a le mohuta wa go swaswalatša. Mosadi wa gagwe e be e le modumedi. Gomme mosong wo, Sakeo, godimo ka mohlareng, go bogela Jesu a etla go feta . . . Gomme bohle re a tseba Ke Moprofeta. Gomme ge A etla go feta kgauswi, O ile a ema gomme a lebelela godimo gomme a bitša Sakeo ka leina; ga se ake a tsoge a ba ka Jeriko pele.”

⁷⁶ Mokgopedi wa kgale a phaphama. O rile, “Gona yeo ke phethagalo ya Doiteronomio 18:5, ‘Morena Modimo wa rena o tla tsošetša godimo moprofeta wa go swana le Moshe.’ Yoo e swanetše go ba Yena. Ge eba ke Yena, O mo kae bjale?”

“O no ba dikgato tše e ka bago lekgolo go theoga tsela.”

⁷⁷ O mo fetile, a nagana. Kafao a thoma go goeletša ntle, “Jesu, Wena Morwa wa Dafida, nkgaogele. Nkgaogele, O Morwa wa Dafida. Ge O sa feta kgauswi, nkgaogele.”

⁷⁸ Bjale, ka sebele, A ka no ba a se a tsoge a kwa lentšu la gagwe, ka lebaka la tlhakahlakano yohle. Ba bangwe ba Mo reta gomme ba bangwe ba Mo šegofatša, gomme ba bangwe ba Mo roga. Gomme, tlhakahlakano, A be a ka se tsoge a—a mo kwa.

⁷⁹ Eupša O be a le Lentšu. Gomme ge soulo e llela ntle; boka mosadi yola ka bothata bja madi, yo a kgwathilego seaparo sa Gagwe. Beibele e rile, “O eme go šišimala.” E Mo emišitše. Nagana ka yona, e no nagana ka yona; gore pi—pi pitšo ya yola yo motee wa sefofu, mokgopedi wa go se be bohlokwa wa kgale, gomme ka dibe tša lefase le morwalo godimo ga Gagwe, a eya Jerusalem go ba moneelo wa sebe, efela pitšo ya soulo ya motho o tee e Mo dirile a eme gomme a šišimale.

⁸⁰ O a swana maabane, lehono, le go ya go ile. Pitšo e tee, bošegong bjo, e tla Mo tliša tiragalong, feela go swana le ge e dirile nako yeo. O dula e le wa go swana bjant!

⁸¹ Ke a elelwa, bošego bjo bongwe ke be ke etšwa Dallas, Texas. E bile mengwaga ye mmalwa ya go feta. Ke ile ka emišwa ka—ka Memphis. Gomme ba ile ba mpea godimo kua ka go hotele yela ya go tsebagala, ba difofane ba dirile, Peabody Hotele. Gomme ba mpoeditše ba be ba tla mpitša mosong wa go latela, ka nako go swara limosine, go ya morago go sefofane.

⁸² Gomme ke robetše gabotse go kgabola bošego; ka tsoga mosong wa go latela, ke be ke ngwadile mangwalotsoko, ke be ke eya tlase ofising ya poso, go a posa. Ke ile ka ntle le go thoma go theoga mokgotha. Gomme gohle ka bjako, ke ikwetše Sengwe se re, “Ema, gomme boela morago.”

⁸³ Gabotse, le tseba ka fao batho ba hwetšago menagano. Gomme ka nagana, “Gabotse, seo go a kgonega ke se e bego e le sona.”

⁸⁴ Ke ile kgojana gannyane, gomme Sa tšwelapele se bolela gape, “Ema, gomme boela morago.”

⁸⁵ Gabotse, ke—ke ile godimo ka khoneng, fao go be go le lephodisa le lego la Moirish ntle fao khoneng, gomme ga se ka . . . Ke be ke lebeletše mašika a go thea dihlapa le dilo, ka lefasetereng. Gomme nka no ba ke eme botelele kudu gannyane gomme a ka no ba a bile le go gononwa gore ke be ke leka go hwetša le lengwe la mašika ao, kafao ke ile ka no retologa go dikologa gomme ka thoma go sepelela morago. Gomme ge ke be ke sepelela morago, ka lebelobelo, lebelobelo, gomme ka feta thwi kgauswi le hotele, le go ya tlase go leba nokeng, tsela tlasetsela. Ga ke tsebe, ke a thanka nka kgona go hwetša

lefelu, bošegong bjo. Gomme ka nagana, “Mo go ba thari, eupša Sengwe . . .”

⁸⁶ A le dumela go go hlhliwa ke Modimo? [Phuthego e re, “Amené.”—Mor.] Gomme ge ke be ke eya tlase mmogo, ke—ke . . . Go be go eba thari gomme ke tsebile ke be ke swanetše go hlaganela, eupša Sengwe se nno tšwelapele se re, “Eya pele, eya pele.”

⁸⁷ Gomme ge ke fihlile ka nnete thari kudu go boela morago le go swara sefofane sa ka, ke naganne, “Gabotse, ke—ke swanetše go latela boeteledipele bjo.” Gomme ke diregile go be ke opela pina ye nnyane ye, ke nno kopana godimo le lena batho ba Pentecostal, ka:

Ba be ba kopane ka kamoreng ya godimodimo,
Gomme bohle ba rapela Leineng la Gagwe,
Gomme ba kolobetšwa ka Moya wo
Mokgethwa,
Gomme maatla a tirelo a tlile.

⁸⁸ A le kile la kwa pina yeo? “Gomme ke thabile ke kgona go re ke nna yo mongwe wa bona.” Ke be ke leka go bušetša yeo godimo, ke re:

Etla, ngwanešu wa ka, nyaka tšhegofatšo ye
Yeo e tla hlwekišago pelo ya gago go tšwa
sebeng.

⁸⁹ Gomme ge ke be ke eya go bapela, go theoga mokgotha, ke ile ka lebelela, gomme fale go be go le mohuta wa Kgadi Jemima a itshamile ntle godimo ga legora, gomme wo monnyane, ngwako wa go pentwa fale, ye nnyane, ntlo ya dikota ya go kalakwa boka bošweu, a itshamile ntle godimo ga legora. O be a bofile go dikologa hlogo ya gagwe ka heme ya banna.

⁹⁰ Gomme ke ile ka no tlogela go opela gomme ka thoma go sepela go ya pele. Ke be ke sa tsebe mo ke bego ke eya; O nno re, “Tšwelapele, e no tšwelapele go sepela.” Gomme kafao ge ke fihla gabotse kgauswi le yena, ke bone o be a le mohuta wa go myemyela. Gomme ke lebeletše godimo go yena, gomme ka retolla hlogo ya ka le go sepelela pele.

⁹¹ O rile, “Moso wo mobotse, modiredi.” Bjale, ka Borwa, *modiredi* [Seisimane: *parson*—Mof.] e ra “modiredi.”

Gomme ke—ke rile, “Moso wo mobotse, kgadi.”

⁹² Ke ile ka lebelela morago, gomme ka nagana, “O tsebile bjang ke be ke le modiredi?” Gomme ke be ke se ne Beibele goba selo.

Ke retologetše morago. Ke rile, “O tsebile bjang ke be ke le modiredi?”

O rile, “Ke tsebile o be o etla.”

Gomme ke rile, “Ke mohuta wa go makatša, go nna.”

93 Gomme—gomme o rile, “A o kile wa bala ka Beibeleng ka mosadi wa Mosunami?”

Ke rile, “Oo, ee, meme.”

94 O rile, “O a tseba, o be a se . . . o be a le moopa, o be a sa kgone go ba le bana.”

Ke rile, “Ee, meme, ke elelwa kanegelo.”

95 O rile, “Gomme o tshepišitše Morena, gomme o be a eya go godišetša Morena lesea leo, nnete.” Gomme o rile, “O a tseba, ke be ke le mohuta woo wa mosadi.” O rile, “Ke be ke sa kgone go ba le bana, monna wa ka le nna.” Gomme o rile, “Ke tshepišitše Morena, ge A ka mphala lesea, gore ke tla Mo godišetša lona.” O rile, “O mphile lesea.” Gomme o rile, “Ke godišitše mošemane yoo bokaonekaone ke bego ke kgona, go direla Morena.” O rile, “Eupša, o a tseba,” o rile, “o tsene ka sehlopheng sa go fošagala, gomme o hweditše bo—bo—bo bolwetši ka mmeleng wa gagwe.” Gomme o rile, “Monna wa ngaka o mo file ditšhwana tšohle a ka kgonago go mo fa. Gomme bo ile ka gare,” o rile, “madi a gagwe ke nne hlakanya, bolwetši bja leago,” sifilisi. Gomme kafao o rile, “Karolo ya madi a gagwe e rothela morago go kgabola pelo ya gagwe. Pelo ya gagwe e na le mašoba ka go yona.” Gomme o rile, “O robetše ka mola, o idibetše.” Gomme o rile, “Monna wa ngaka o be a le mo, matšatši a mabedi a go feta, gomme o rile, ‘A ka se tsoge a tsoaga gape. O ile.’”

96 Gomme o rile, “Ke no se kgone go ema go bona lesea la ka le ehwa ka mokgwa woo.” Gomme o re, “Morago ke—ke—ke rapetše bošego bjohle. Morena, ge O eya go mo tšea . . . O mphile yena; eupša ke—ke—ke nyaka go mo kwa a re o phološitšwe, kafao ke a tseba ke tla kopana le yena gape.” Gomme o rile, “Ke—ke rapetše, gomme ke rapetše thapelo boka e ka ba ke boletše mosadi wa Mosunami.”

97 Gomme o rile, “Ke—ke ile go robala, gomme ke lorile toro.” O rile, “Gomme ke rile go Morena, ke rile, ‘O mphala lesea.’ Gomme o rile, ‘Ke be ke le boka mosadi wa Mosunami, eupša moprofeta wa Gago o kae?’ Gomme o rile, O rile, ‘Lebelela, yo a tlogo mo.’ Gomme ke bone monna ka kefa ye nnyane e dutše ka thoko ga hlogo ya gagwe, a apere sutu ye tshhla, a etla go theoga mokgotha.”

98 Gomme o rile, “Ye e bile e ka ba ka iri ya bone mosong wo.” O rile, “E sa le ke eme mo ge e sa le.”

O sa le Modimo. O araba ka mafelelong a mabedi.

99 Ke rile, “Leina la ka ke Branham. Ke rapelela balwetši. A o kile wa kwa ka bodiredi bja ka?”

100 O rile, “Aowa, mohlomphegi, Modiredi Branham. Ga se ka ke ka tsoge ka go kwa.” Gomme o rile, “A o ka se tle ka gare?”

101 Gomme ge ke ile go bula sefaro se e be se na le le—le legora le lennyane la kgale fao, gomme sefaro se be ena se le ntlha ya

mogoma e lekeletše godimo ga sona, boka morago ka Arkansas. E be e no ba go kgabaganya noka go tloga go yona, go le bjalo, kafao le tseba seo e bego e le sona. Kafao ke gogetše sefaro morago le go ya ka gare.

¹⁰² Ge ke ila ka go legae lela. Ke bile dipaleising tša dikgoši, tše tharo goba tše nne dikgoši tša go fapana; kgoši ya Engelane, Kgoši Gustaf wa Sweden, mafelo a mantši, go ya ka gare le go rapela le bona. Gomme ke bile ka go a mangwe a magae a makaonekaone, ke a thanka, ka Hollywood. Eupša ga se ka tsoge ka amogelega e ka ba kudu go feta ka fao ke bilego ka go letee lela. Feela kamora e tee ye nnyane ya go tšofala ya go se be le selo, dikamora tše pedi, khetšhe ye nnyane ka morago, kamora ya malao ye nnyane mo, le malao a mannyane a kgale a boithekgo. Go be go se diswantšho lebotong. Eupša go be go le leswao fao, le rile, “Modimo šegofatša legae la rena.”

¹⁰³ Ke lebeletše, fale go be go robetše, gomme mošemane yo mogolo yo motona wa monegro, a lebega go ka ba mengwaga ye lesomeseswai bogolo, yo mogolo, wa go kgwahla, mošemane wa go lebega go phelega. Gomme o be a ne lepae ka seatleng sa gagwe, gomme o be a eya, “Uh! Uh!”

Gomme ke rile, “Bothata ke eng ka yena?”

¹⁰⁴ O rile, “O—o nagana o ntle go lewatle le lesa, o lahlegile. Gomme o re, o tšwelapele a re o ‘lahlegile, ntle ka lewatleng,’ gomme ga a kgone go hwetša tsela ya gagwe. O nagana gore o hudua sekepe.” O rile, “O dutše a dira seo lebaka la matsatši a mabedi goba a mararo.” Gomme o rile, “Ke—ke no se kgone go mo tlogela a hwe ka mokgwa woo.” O rile, “A o tla mo rapelela?”

Ke rile, “Ee, meme.”

¹⁰⁵ Ke ile ka bolela ka phodišo. O be a se ne kgahlego ka seo. O be a nyaka feela go mo kwa a re o phološitšwe. Seo ke sohle a bego a na le kgahlego ka go sona, go re o phološitšwe. Gomme ke—ke rile o . . .

¹⁰⁶ O sepeletše godimo gomme a mo tšea ka hlago gomme a mo gogela morago, a mo atla lerameng, gomme a re, “Modimo šegofatša lese a la mama.”

¹⁰⁷ Nna ke be ke eme kua ke lebeletše seo, gomme ka nagana, “Ya, ya, yeo ke yona.” Ga go tshwenye ke kgobogo ye kae a e tlišitše go lapa, o kgole gakaakang, ga go tshwenye o ka bothateng bofe, o sa le “lese a la mama.”

¹⁰⁸ Gomme ka nagana, “Beibele e rile, ‘Mme a ka kgona go lebala lese a la gagwe le le anywago, eupša Nka se kgone go go lebala. O yo . . .’ Ke lerato le le kaakang le lego fao! ‘Maina a lena a tlokilwe ka go legoswi la seatla sa Ka.’”

¹⁰⁹ O ile a mo atla. Re ile ra khunama fase. Ke ile ka dula ka leotong la malao. Ke beile diatla tša ka godimo ga maoto a gagwe, a be a fiša, a tanya.

110 Gomme ke—ke rile, “Kgadi, a o ka rapela pele?” Gomme, mogwera wa ka, ke tsebile o boletše le Yena pele. Oo, a thapelo ye a e dirilego go Modimo!

Morago o rile, “A o tla rapela?”

Gomme ke rile, “Ee, meme.”

111 Ke rile, “Tate wa Magodimong, ke bonnyane iri thari bakeng sa sefofane. O mpoditše go—go tla tlase mo, le go no tšwelapele go tla. Gomme ka gona ga ke tsebe ge eba ke mo O bego o nnyaka, goba aowa, eupša mo ke moo ke emego. Ge eba O nthometše go rapelela mošemane yo. . .”

112 Gomme e ka ba ka nako yeo, o rile, “Oo, mama!”

O rile, “Lesea la mama le nyaka eng?”

113 O rile, “Go ba seetša ka kamoreng.” E ka ba metsotso ye mehllano, o be a dutše godimo ga malao.

114 Ke kitimetše ntle, ka ya pele go theoga. Ka nagana, “Gabotse, nka no kgonaga go hwetša koloi, ke phetho, le go leta godimo letšatši, goba e ka ba eng ke tla kgonago go hwetša sefofane se sengwe.”

115 Ge feela ke be ke eya ka kgorong, diiri tše pedi le se sengwe thari, ke mo kwele a re, “Pitšo ya mafelelo ya sefofane masometshelašupa, go ya Louisville, Kentucky.”

116 Eng? Eng? Boikemo bja Modimo! Le a bona? Thapelo le tumelo ya yola wa go šokiša, yo monnyane, wa go se be bohlokwa, mosadi wa monegro, e ile ya emiša sefofane sela le go se swara kua. Ke Modimo wa go swana yo a ka kgonago go ema le go retologa go dikologa go ya go mokgopedi wa sefotu mo go—mo go maboto a Jeriko. Ke Modimo wa go swana maabane, lehono, le go ya go ile. Ke tumelo e e dirago. O le nyaka le dumele.

117 Ga le, e ka ba mengwaga ye mebedi moragorago, ke ile go kgabola kua ka setimela, go ya, ke etla morago ka Phoenix. Gomme, le a tseba, ba go lefiša bokaalo bakeng sa disangwetše, ka mehla ke leka go tloga setešeng le go ikhweletša hambeka tsoko, mokotla wa go tlala ka tšona, go ntira go fihla ke tloga, gobane ba go lefiša disente tše masomešupa tlhano bakeng sa sangwetše ye nnyane ya kgale ye e dirilwego selai se se sesenyane se se nago le feela lehlakore le tee go sona. Gomme—gomme e, bjale, go befille. Gomme ke—ke tabogile go tloga ka Memphis. Gomme ge e ka ba mang a kile a ba ka Memphis, o tseba ka fao setimela se kgorometšago godimo go tafola ya go retologa mo. Ke tabogile go tloga le go kitimela go boema hambeka.

Ke kwele yo mongwe a re, “Halo fao, Modiredi Branham!”

118 Ke lebeletše go dikologa, mo go na le kefa khubedu yo monnyane o eme godimo mo, hlogo godimo. Ke rile, “Halo, morwa,” ke thomile morago.

O rile, “Wena, wena ga o ntsebe, a o?”

Ke rile, “Aowa, ga ke dumele ke a dira.”

119 O rile, “O a tseba, letšatši le lengwe o tšile ntlong ya gešo.”
Gomme o rile, “Mama wa ka o be a eme ka ntle, gomme o mo phaphathile magetleng, go koloba.”

Ke rile, “Ga se wena mošemane yola?”

120 O rile, “Ee, ke nna.” O rile, “Ya, ke—ke nna mošemane yola.”
O rile, “Ga—ga se ka fola feela,” eupša o rile, “Ke—ke—ke ile ka phološwa ge e sa le go tloga nako yela, le nna.” Kafafo, seo, seo e bile sona.

121 Oo, mogau wa go makatša! Modimo wa go swana, woo mokgopedi wa sefofu a kgonne go Mo emiša, wa go se be bohlokwa, yo monnyane, mosadi wa monegro a kgonne go emiša sefofane. Dithapelo le tumelo ya gagwe ka go Modimo! O be a e dumela.

122 Jesu o ile a šišimala. Sefahlego sa mokgopedi se Mo emišitše thwi ka mo mohlaleng wa Gagwe. Ke tla rata go ba le mašego a se makae, go rera thuto, “Gomme nako yeo Jesu a šišimala.” Eupša mo O eme, a re, “Mo tlišeng mo.” Amene.

123 Ke be ke bala kanegelo ka Baratimeo wa sefofu, mo nako ye nngwe ya go feta, ge ke be ke tšea histori ya Beibele; ke nonwane ya kgale go a kgonega. Eupša e rile ka mehla o be a dumela go phodišo. Go sa tshwenye se baprista ba se boletšego, o be a sa no dumela ka go yona. E rile o be a le monna yo a nyetšego, o be a ne mosadi, le mosetsana yo monnyane yo a sego a ke a tsoge a mmona. O be a le e ka ba mengwaga yeo nako yeo, e ka ba mengwaga lesometshela bogolo. Ga se a ke a tsoge a mmona. E rile se a se dirile bakeng sa—sa . . .

124 Le a tseba, o swanetše go ba le se sengwe go fapana gannyane go tšwa go moisa yo mongwe, ge o kgopela, goba o ka se kgone go goga šedi ya batho. Ka India, ba—ba dira e tee ya dinakedi tše nnyane tše go bolaya peetla, goba se sengwe sengwe se ba ka kgonago go se dira go goga šedi. Ke bone kga—kga kgabo e tšea phata gomme e itia polo, godimo mokgotheng, se sengwe sengwe, go hwetša šedi, ka gona ba ba fa tšhelete.

125 Gomme e rile Baratimeo o be a ne maebana a mabedi ao a bego a dira, a dira dipetekwane, boka tše nnyane. . . godimo ga seng sa wona, gomme seo se be se thabiša ba—ba batho, baeti, gomme ba be ba mo fa tšhelete.

126 Gomme e rile bošego bjo bongwe wa gagwe—mosadi wa gagwe o babjitše ka kgonthe. Gomme ba be ba bile le ngaka, gomme ngaka e rile “Baratimeo, ga go selo nka kgonago go se dira. Yena, ga ke kgone go thuba letadi lela.”

127 Gomme rile o ile a phophola tsela ya gagwe go dikologa lebotu, gomme a tšwela ka ntle ga ntlo, gomme a re, “Jehofa, ke a Go rata. Ke a Go dumela. Ga ke ne selo nka Go fago sona. Ke na le maebana a mabedi a mannyane mo, ao ke dirago go phela ga

ka ka wona. Eupša ge O ka no dira mosadi morategi wa ka a dule le nna go nthuša go godiša ngwana wa ka; gomme ke nna sefofu, gomme ga ke kgone go bona; ge O ka no dira mosadi wa ka a fole gore a kgone go nthuša tikologong, ke tla Go tshepiša, gosasa ke tla dira sehlabelo se segolo. Ke tla tšeela maebana a mannyane a ka godimo, moneelo seabakeng sa moneelo wa ka.”

128 Gabotse, ba re mosadi wa gagwe o bile gabotse. O tšere maebana gomme a a neela.

129 Nako ye nngwe ka morago ga fao, mosetsana wa gagwe yo monnyane o ile a babja. Le yena gape o be a le ntlheng ya lehu, kafa o ile ntle go rapela gape. O rile, “Jehofa, ga ke ne selo se šetšego, eupša ke na le kwana ya ka.” Gomme ka go wona matšatši, kwana e be e hlahlala sefofu boka mpša leihlo la go bona ge e dira bjale, di be di hlahlilwe go hlahlala difofu. Gomme o be a ne kwana ye e bego e mo hlahlala go ya go lefelo le gagwe mo a bego a kgopela. O rile, “Selo se nnoši ke nago naso se šetšego, Jehofa, ke kwana ye.” Gomme o rile, “Ge O ka no dira mosetsana wa ka yo monnyane a phele, efela ga se ka ke ka tsoge ka mmona, eupša ke khomotošo ye bjalo ge ke phophola moriri wa gagwe ka diatla tša ka.” Gomme a re, “O a nthata, gomme ke a mo rata.” Gomme o rile, “Jehofa, ge O ka mo dira a phele, ke tla—ke tla Go fa kwana ya ka, bakeng sa sehlabelo.”

130 Gomme mosetsana wa gagwe o bile gabotse. Gomme o be a le mo, a eya go theogela tempeleng le kwana. Gomme moprista o tlile ntle le go ema godimo ga serokamo, gomme a re, “Sefofu Baratimeo, o ya kae, mosong wo?”

131 O rile, “Ke ya tempeleng, go neela kwana ye bakeng sa sehlabelo.”

132 “Oo,” o rile, “sefofu Baratimeo, wena o ka se kgone go dira seo.” O rile, “Ke tla go fa tšhelete tsoko, gomme o ya ma—mašakeng, gomme o reke kwana gomme o e neele.”

133 O rile, “Ga se ka tsoge ka tshepiša Modimo kwana. Ke tshepišitše Modimo kwana ye.”

134 O rile, “Eupša, sefofu Baratimeo, o ka se kgone go neela kwana yeo, ka gobane kwana yeo ke mahlo a gago.”

135 O rile, “Ge ke obamela tshepišo ya ka go Jehofa, O tla fa kwana bakeng sa mahlo a ka.”

136 O bile, mosong wo wa go tonya wa Okotobere, Kwana e filwe bakeng sa mahlo a sefofu Baratimeo. O rile, “Mo tlišeng mo.” O beile diatla tša Gagwe godimo ga mahlo a gagwe, gomme Kwana yela e filwego ya Modimo e butše mahlo a gawe.

137 Bagwera, le a tseba, go ka kgona go ba bontši bo ka bolelwago go kanegelo ye ka Yena a eya pele go papolo, eupša re tla topa seo godimo nako ye nngwe moragorago. A le a tseba, Kwana yeo ya go swana e filwe bakeng sa mahlo a gago bošegong bjo, le wena? Kwana yeo ya go swana e mo bošegong bjo. Modimo

o file. Ga a na le ye nngwe, a ka se tsoge a bile le ye nngwe. Yeo ke Kwana ya Modimo ye e filwego. A le dumela seo? [Phuthego e re, “Amené.”—Mor.]

¹³⁸ Ke lebeletše sešupanako sa ka, ke šetše ke le e ka ba metsotso ye masomepedi go fihla go lesome, gomme ke be ke eya go leka go ema ka iri ya senyane, go tšwela ntle ka seripagare sa senyane, ka nako ya mehleng.

¹³⁹ Eupša a re inamišeng dihlogo tša rena nakwana feela. Ke nyaka leihlo le lengwe le le lengwe le tswaletšwe bjale, le dihlogo tša lena di inamile. Ebang tlhomphokgolo ka kgonthe nakwana.

¹⁴⁰ “O Jesu, Wena Morwa wa Dafida,” go goleditše mkgopedi, “nkgaoele.” Gomme ga se a ke a homola. O—o swanetše. . . o—o swanetše go goga šedi ya Gagwe. Gomme a ga le dumele bošegong bjo gore selo sa rena sa go swana se tla Mo tliša tiragalong gape? Se dirile nako yela. Gobaneng se ka se dire gape?

¹⁴¹ Bjale ge le inamiša dihlogo tša lena le pelo ya lena, ke le nyaka le llele ntle go Yena, “Jesu!” Le se ke la Mmitša Morwa wa Dafida, gobane Ga se Morwa wa Dafida go lena, Ke Morena. “Jesu, Morena, nkgaoele. Bula mahlo a ka ao a foufaditšwego. Ke kwele modiredi yo a nago le rena bošegong bjo, a bolela go re O tshepišitše go bonagatša Wenamong go peu ya Abraham, ka matšatšing a mafelelo, ka tsela ye O dirilego go Abraham le peu ya gagwe ya letšatši lela. O e tshepišitše, gore O Lentšu.

¹⁴² “Ka mašegong a se makae a mafelelo, ke—ke be ke ela hloko dilo tša go se tlwaelege. O rile, ka go Mokgethwa Johane, ke a tseba, 14:12, ‘Yo a dumelago go Nna, mediro ye Ke e dirago o tla e dira le yena.’ Gomme mosadi o kgwathile seaparo sa Gagwe, gomme O tsebile se bothata bja gagwe e bego e le bjona, gomme ka gobane gore—gore o dirišitše tumelo ye ntši yeo. Gobaneng, go dumela gore O be a le, tumelo ya Gagwe ka go se a se dirilego, O mmoletše go fola, o rile, ‘Tumelo ya gago e go phološitše.’ Gomme monna wa sefoku mo kgorong ya Jeriko, selo sa go swana. Monna ka mohlareng, mosong wo, dibe tša gagwe di lebaletšwe yena.

¹⁴³ “Bula mahlo a ka a go fofala, Kwana, gore ke kgone go lemoga gore ke ka Bogoneng bja Gagwe, gore O mo. O rile, ‘Kae kapa kae mo ba babedi goba ba bararo ba kopanego Leineng la Ka, Ke—Ke ka magareng ga bona.’ Bula mahlo a ka a go fofala, gomme nkgaoele, O Kwana ya Modimo.”

¹⁴⁴ Gomme ge o sa rapela yeo, feela ge go na le e ka ba pelaelo efe ka monaganong wa gago, go bile e ka ba pelaelo efe kae kapa kae mmogo. . . Bjale re no ba mo mantšiboeng a tirelo ye kgolo ya phodišo. Ge eba go bile pelaelo e ka ba efe ka yona, a o ka se Mo kgopele go tokološa dikgapetla tšohle go tloga mahlong a gago, gore o kgone go kwešiša ka go hlaka?

¹⁴⁵ Mašego a se makae ke bego ke leka, ka pelo yohle ya ka, go le dira le bone se sengwe, gore O fa leswao la Gagwe la mafelelo go

kereke, pele A boela go Bajuda. Monyalwa wa Bantle o swanetše go bitšwa.

¹⁴⁶ [Yo mongwe o bolela ka leleme le lengwe, gomme morago o fa tlhathollo—Mor.] Amene. Bjale ge ke kwešiša gabotse, ge le sa rapela, Moya wo Mokgethwa o a bolela gomme morago o fa tlhathollo, Modimo o le fa taletšo.

¹⁴⁷ Ke ba bakae ka mo ba tla ratago Kwana ya Modimo ye e filwego go bula mahlo a gago, gore o kgone go Mmona mo bjale, a le gona? A o ka phagamiša seatla sa gago, wa re, “Modimo, bula mahlo a ka a go fofala. A nke ke be le lešira la ka le tšerwe go tloga pelong ya ka, Morena, gore ke kgone go kwešiša.”

¹⁴⁸ Gomme bjale O tla tsebja bjang? Re tla Mo tseba bjang? Ka tlhago ya Gagwe, se A se dirago, mediro ya Gagwe. O rile, “Ke nna morara, lena le makala.” Bjale, lekala le enywa dikenywa, e sego morara. Morara o matlafatša lekala. Gomme ge lekala le tsoge le tšweletša, goba morara o tšweletša lekala, le na le diterebe go lona; morara wa go latela o tla ntle, goba lekala le tla ntle ga morara woo, le tla ba le diterebe godimo ga lona. Ge kereke ya pele ye e tlogo go tšwa go morara woo, e be e le kereke ya pentecostal, le dimpho tšohle, ge e kile ka kgonthe ya bea ntle leka le lengwe, ba tla ngwala Puku ye nngwe ya Ditiro morago ga yona. Gomme seo e bile se ba bilego le sona ka matšatšing a baapostola, gomme lebaka la boapostola ga se la tsoge la fela.

¹⁴⁹ Petro o rile, ka Letšatši la Pentecost, “Sokologang, yo mongwe le yo mongwe wa lena, gomme le kolobetšwe Leineng la Jesu Kriste tebalelong ya dibe, le tla amogela neo ya Moya wo Mokgethwa. Ka gobane tshepišo ke ya lena, le bana ba lena, le go bona ba ba lego kgole, ebile le ba bantši ba Morena Modimo wa rena a tla ba bitšago.” Gomme ge feela Modimo a sa bitša, lebaka la boapostola le sa tšwelapele. “Ka gobane tshepišo,” tshepišo boka e bile nako yeo, “ke ya lena, le go bana ba lena, bona ba ba lego kgale, ebile le ba bantši ba Morena Modimo wa rena a tlogo go ba bitša.”

¹⁵⁰ Morena, bula mahlo a rena, gomme a nke re bone Kwana yela e filwego. O tshepišitše gore o . . . gore O tla ikutolla Wenamong ka matšatšing a mafelelo, boka O dirile ka Sodoma, ge Morwa wa motho a be a utollwa. Re a rapela, Modimo, gore O tla e fa bjale. Ke rena balatedi ba Gago, Morena. Ke rena merara ya Gago.

¹⁵¹ Ga re ne maswanedi, ga re ne maswanedi go kgopelo e ka ba eng; eupša ge re ka nagana ka seo, gona re tla ba ba bannyane kudu, re tla ba ba go se loke kudu. Eupša, Morena, ge ke lebelela godimo Kua gomme ka bona kua go Kwana e filwe nna, kua go Kwana e filwe, gona Modimo ga a mpone, O bona Kwana ya ka. Gomme ke a tseba ga go selo sa phošo ka Kwana yela. E šetše e amogetšwe.

¹⁵² Bjale, Morena, dira Lentšu la Modimo le iponagatše Lonamong ka makgatheng ga rena, bošegong bjo, gore tumelo

ya Baratimeo yo yeo e lego ka mo, yo mongwe le yo mongwe wa bona, le basadi ka mathata a madi le e ka ba eng e bego e le, le boSimone Petro, le ba bangwe ba go fapana ba ba lego ka mo, ba ba hlokago, boSakeo ka mohlareng. Iponagatše Wenamong, Morena, ka nama ya motho. Dira Lentšu la Gago le be go phela magareng ga rena, bošegong bjo, gore re tla tseba le go bona gore Wena o Modimo. Gomme a nke leihlo le lengwe le le lengwe le le foufaditšwego le bulelwe go kwešišo, Morena, gore ge tirelo ye kgolo ye ya phodišo e tla thoma, a nke yo mongwe le yo mongwe wa bona a fodišwe. Bana bohle ba bannyane ba, le—le batho godimo ga mahlotlo, le—le e ka ba eng ya phošo ka bona, ka mahlaka a mašweu, a nke ba kgone go sepela go tšwa ka mo boka sefoku Baratimeo a dirile. O amogetše pono ya gagwe. E fe, Tate. Re e kgopela ka go la Jesu Kriste Leina. Amene.

153 Bjale re rapetše. Gomme bjale—bjale ka tlhompho bjale, ka go homola, dumela. Bjale se ke . . . Tiragatšo ye nnyane ye, ke eng, e ba gore ke therešo goba ga se therešo. Gomme Kriste o a swana maabane, lehono, le go ya go ile. Bjale le tla Mo tseba bjang?

154 Go ka reng ge monna tsoko a sepeletše ntle mo bjale a apere kobo, le maledu le moriri boka rabokgabo a Mo pentile, mabadi a sepekere ka seatleng sa gagwe, le madi a kitima go tšwa sefahlegong sa gagwe? Yoo e ka se be Jesu. Aowa. O dutše ka seatleng se setona sa Bogoši; ge A etla, letolo le lengwe le le lengwe le tla kobega gomme leleme le lengwe le le lengwe le tla bolela. Kafao . . . eupša le tla Mo tseba bjang? Moikaketši e ka ba mang a ka no kgona go ipenta bonabeng godimo ka mokgwa woo le go dira ka mokgwa woo. Nnete.

155 Eupša le tla Mo tseba bjang? Ke Yena ge o bona tlhago ya Gagwe, Lentšu la Gagwe le bonagatšwa le dira feela tlwa se ka mehla Le dirilego, ka gona le a tseba ke Yena. A ke nnete? “Mediro ye Ke e dirago.”

156 Bjale, le a bona, e no itumelela wenamong o Mo dumele bjale. Etna. O se dire monagano wa gago wa entšela, bjalo ka ge batho ba bolela. Se dire seo. Ga o tle go Modimo, ka go phatlalala. O tla go Yena, ka bohlale, ka Lentšu la Gagwe. O tliša Lentšu pele ga gago, gomme o re, “Morena, O dirile tshepišo. Ke go kgopetše go bula mahlo a ka. Dira tumelo ya ka go emiša Morena Jesu, bošegong bjo. A nke A retologe go nna, gomme a mpotše boka A . . . mosadi yo a dirilego, mengwaga ye mentši ya go feta.” Gomme o dumele ka pelo yohle ya gago.

157 Bjale, bokgole bjo ke kgonago go bona, ka go batheeletši, ga go motho yo ke mmonago yo ke mo tsebago. Bohle le basetsebje.

158 Gomme dinako tše dingwe le nagana e no ba batho ba mo ka pele ba e hwetšago. Aowa, aowa. Tsela . . . Ga ke kgathale o mo kae, e no dumela. Ga ke kgathale, e ka ba kae ka moagong. O a tseba o mang le mo o lego.

159 Bjale bona ge eba O a swana maabane, lehono, le go ya go ile, ge tumelo ya gago e ka kgona go Mo emiša, boka ya Baratimeo e dirile. Ga wa swanela go ba mokgopedi. Ga wa swanela go goelela ntle boka a dirile. Kgoeletšo ga se ya Mo emiša. Ga se a kwa yeo. Ke tumelo ye e Mo emišitšego. “Tumelo ya gago!” Ga se a re “kgoeletšo ya gago e go phološitše.” “Tumelo ya gago e go phološitše.” Le a bona, “Tumelo ya gago e go phološitše.” Go lokile.

Morena a šegofatšwe!

160 Ke a makala ge eba modiredi yola a dutšego kua, ngwanešu mogolo yo a dutšego a rera lebaka la mengwaga ye masometshela tlhano, a ka ntirela monyetla? A o ka o dira, mohlomphegi? Bea seatla sa gago godimo ga mosadi yoo a dutšego kgauswi le wena, gomme bothata bja pelo ya gagwe bo tla mo tlogela. Go lokile, yeo ke yona. A o a e dumela, kgaetšedi? Go lokile, yeo ke pheto.

161 O kgwathile eng? Ga se ka ke ka tsoge ka mmona, eupša e diregile. “Ge le ka kgona go dumela!” A le a dumela bjale? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

162 A seo se a Mo tsebagatša? A mahlo a lena a bulegile? Gona lebelelang go Yena, Ke semaka, Mofenyi yo Maatla! Ga go selo, ga go thutotumelo, ga go kereke ya leina, ga go rasaense, goba ga go selo, se ka kgonago go Mo emiša. Ke Modimo. Amene. Ke hlohla motho e ka ba mang ka mo go e dumela, gore O gona bjale.

163 Ke ba bakae ba kilego ba bona seswantšho sela sa Morongwa wa Morena godimo ga lephephe, se ba nago naso ka Washington? O eme thwi mo sefaleng se thwi bjale. Nnete! Ke a tseba E mo. Ke a e tseba. Ga ke lehlanya. Ke kgole le bjo. Ke le botša Therešo ya Lengwalo. Le a e dumela gomme le bone se se diregago.

164 Še, E mo gape. Mohumagadi yo monnyane yo wa lekhalate a dutšego ntle kua mafelelong, a lebeletšego go dikologa. Kgonthe, o nyaka monyetla go tšwa go Modimo. Ke modiredi, gomme o rapela Modimo go mo thuša ka go bodiredi bja gagwe. A ga se nnete, mohumagadi? Phagamišetša seatla sa gago godimo, ge ele nnete. Ga se ka ke ka tsoge ka mmona, o no ba mosetsebjje kudu go nna bjalo ka yo monnyane yola, mosadi wa lekhalate o be a le tlase ka Tennessee nako yeo.

165 Monna šole, monna wa lekhalate o dutše kua o go lebeletše, mohuta wa go thaba go fetiša ka yona. A o a ntumela go ba mohlanka wa Modimo, mohlomphegi? O a dira? Mosadi yola o go kgwathile go no swana le ge ba dirile, o re, “E ba le thabo ye botse.” Ga se nna ke go bitšago, eupša O a go bitša. Ge o dumela seo ka pelo yohle ya gago, bolwetši bjo bja swikiri bo tla go tlogela. A o a e dumela? Amene. Go lokile, gona o ka kgona go ba le yona. Amene. Tumišang Morena! Yeo ke yona.

O kgwathile eng? Ga se a tsoge a kgwatha nna. O kgwathile Yena.

166 Mo, mo go dutše yo moswa, mošemane yo mošweu, o dutše mo o ntebeletše. Tlhologelo ya go teba ka pelong ya gagwe. Ga se ke tsoge ka go tseba, eupša o nyaka kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Nnete, wena. A o a e dumela? Dumela, o tla O amogela. A o a e dumela, lesogana? Go lokile, o ka kgona go O amogela ge o ka e dumela.

167 Mosadi yo monnyane šo tsela morago mo. O a tlaišega. Ke letsogo la gagwe la ngele. O bile le lena le robegile. Le na le sekutu go lona, letsogo la ngele. Ka go letsogo la gagwe le letona, o na le go tšhatšhamela ga megalatšhika le ramatiki. O ya go e foša. Mdi. Council, a o dumela ka pelo ya gago yohle? O a dumela Modimo o tla dira... O fodile. Jesu Kriste o go dira o fole.

168 Ga se ka ke ka tsoge ka bona mosadi goba go kwa ka yena, ka bophelong bja ka. Jehofa o tseba yeo go ba therešo. Amene.

169 Yo monnyane šo, mohumagadi wa lekhalate o dutše mo. O tlaišega ka ditšhešerekano, dilo tše ntši. Selo se tee, o na le bothata ka mahlo a gago. E sego ka gobane o rwele digalase; eupša mahlo a gago a šorofala, go le bjalo. O na le athiraitisi. Ge yeo e le nnete, šišinya seatla sa gago. O na le dihlabi ka sefegeng sa gago. A ke nnete? Šišinya seatla sa gago. O na le bothata bja mogodu. Ge yeo e le nnete, šišinya seatla sa gago. A o a dumela gore O tla go dira o fole? A o a dumela Modimo a ka kgona go mpotša gore o mang? Edna Gerald. Ge o e dumela ka pelo yohle ya gago, e dumele, gomme o ka kgona go ba le phodišo ya gago. Amene.

170 A le a dumela O a swana maabane, lehono, le go ya go ile? [Phuthego e re, "Amene."—Mor.]

171 Go reng ka mosadi yo a dutšego mo mafelelong, mothalo wa bobedi mo, a ntebeletšego thwi? O na le bothata ka maoto a gagwe. A o a dumela gore Modimo o tla fodiša maoto a gago? Ge o dira, phagamišetša seatla sa gago godimo. Ga ke mo tsebe, ka tsoge ka mmona.

172 Go reng ka mohumagadi a dutšego kgauswi le yena? A o... Lebelela tsela ye, kgaetšedi. A o a ntumela go ba mohlanka wa Modimo, ka pelo ya gago yohle? O na le go tšhatšhamela ga megalatšhika go go tshwenyago. Ge yeo e le nnete, šišinya seatla sa gago. Bjale o ka kgona go fodišwa.

173 Mohumagadi a dutšego kgauswi le yena, a o a e dumela, ka pelo ya gago yohle? O a tlaišega, le wena. A o a dumela Modimo a ka kgona go mpotša bothata bja gago ke eng? Bothata bja pshio. Ge yeo e le nnete, šišinya seatla sa gago.

174 Mohumagadi a dutšego kgauswi le yena, a o a dumela? O tlaišega ka bothata bja letšhogo, le mahlo a gago. Ge yeo e le nnete, šišinya seatla sa gago.

175 Mohumagadi yo a dutšego kgauswi le yena, a o a dumela, kgaetšedi? O okametšwe ke morithi. O na le bothata bja mogodu, ke kankere ka mogodung. A o a dumela Modimo o go fodišitše? Amene.

176 A o a dumela? A mahlo a gago a ka kgona go bulega gomme o dumele gore Yena ke Morwa wa Modimo? Gona, ge o dira, ema ka maoto a gago gomme o Mo amogele, gomme o e dumele ka pelo ya gago yohle, gore O a swana maabane, lehono, le go ya go ile. “O Jesu, Wena Morwa wa Dafida, nkgaogele!”

Se mphete, O Mophološi yo boleta,
Ekwa sello sa ka sa go kokobela;
Ge O ntše o bitša ba bangwe,
Se mphete thoko.

Wena Moela wa khomotšo yohle ya ka,
Go feta bophelo go nna,
Ke na le mang lefaseng go feta Wena?
Goba mang Legodimong eupša Wena?

177 Go diregile eng? Tumelo ya gago, go no swana le mokgopedi yola wa sefofu, o Mmileditše tiragalong. Amene. A le a e dumela? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Oo, ga go bohlokwa bja mothalo wa phodišo. Ke ba bakae ba dumelago le fodile, go le bjalo? Phagamiša seatla sa gago, Mo tumišeng! Amene. Le fodile.

178 Jesu Kriste o ka makgatheng a rena, yo Motee wa go swana yo a sepetšego go kgabola Jeriko, yo a tsebilego Sakeo ka leina, yo a tsebilego Baratimeo. Morena Jesu wa go swana, ka sebopego sa Moya wo Mokgethwa, o mo, bošegong bjo, o dira dilo tša go swana A di dirilego, ka go se palelwe o netefatša gore O a swana maabane, lehono, le go ya go ile. Le se dumelele dithutotumelo, le dithutamodimo, le malopo a go tonya, go le kgama ntle. Le ka Bogoneng bja Jesu Kriste, Yo a dirwago go bonagala magareng ga lena. Amene. Ke e dumela ka pelo yohle ya ka. Amene.

179 Amogela phodišo ya gago, e re, “Tumišang Morena! Ke a e amogela.”

180 A re opeleng ditumišo go Yena gona. “Ke a Mo rata, ke a Mo rata.” A le a Mo rata? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] “Gobane O nthatile pele.” A le a Mo rata?

Ke a Mo rata,

181 Mo rapeleng bjale ka Bogoneng bja Gagwe. Le a tseba O swanetše go ba mo.

. . . Mo rata
Gobane O nthatile pele
Gomme a reka phološo ya ka

182 Yeo ke phodišo, le yona. Yeo ke karolo ya phološo ya gago. O e dira kae? Godimo ga wa Khalibari—mohlare wa Khalibari. Dipelo tšohle tša rena!

Ke a Mo rata, ke a Mo rata,

E reng ka kgonthe. Mo rapeleng!

Gobane O nthatile pele
Gomme a reka phološo ya ka
Godimo ga mohlare wa Khalibari.

¹⁸³ Oo, a ga le Mo rate? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Šišinya diatla le yo mongwe, e re, “Tumišang Morena!” Le ratana seng sa lena, le a Mo rata. E no retologa go dikologa gomme šišinya diatla le yo mongwe, o re, “Tumišang Morena! Tumišang Morena! Re thabile go ba mo, ngwanešu, re thabile gore re ka Bogoneng bja Morena Jesu.” Amene. Amene. Semaka! Oo!

¹⁸⁴ Paulo o rile, “Ge ke opela, ke opela ka Moya.” A re rapeleng ka Moya, gape. A re opeleng ka Moya.

Ke a Mo rata, ke a Mo rata, (haleluya)
Gobane O nthatile pele
Gomme a reka phološo ya ka
Godimo ga mohlare wa Khalibari.

¹⁸⁵ Oo, a ga le Mo rate? A Ga a makatše? Opelang!

Oo semaka, semaka, Jesu ke sona go nna,
Moeletši, Mokgoma wa Khutšo, Modimo yo
Maatla ke Yena;
O go mphološa, go mpoloka go tšwa go sebe le
hlong,
Semaka ke Molopolodi wa ka, tumišang Leina
la Gagwe!

O semaka, semaka, Jesu ke sona go nna,
Yena ke Moeletši, Mokgoma wa Khutšo,
Modimo yo Maatla ke Yena;
O a mphološa, oo, go mpoloka go tšwa go sebe
sohle le hlong,
O Semaka ke Molopolodi wa ka, tumišang
Leina la Gagwe!

¹⁸⁶ Go tla direga eng thwi bjale ka Bogoneng bja Modimo, boka se?

Nkile ka lahlega, bjale ke hweditšwe, ke
lokologile go tšwa kahlolong,
Jesu o fa tokologo le phološo ya go tlala;
Go mphološa, go mpoloka go tšwa go sebe sohle
le hlong,
Semaka ke Molopolodi wa ka, tumišang Leina
la Gagwe!

Oo, a re e opeleng bohle re e era!

Semaka, semaka, Jesu ke go nna,
 Moeletši, Mokgoma wa Khutšo, Modimo yo
 Maatla ke Yena;
 O go mphološa, go mpoloka, oo, go tšwa go sebe
 sohle le hlong,
 O semaka ke Molopolodi wa ka, tumišang
 Leina la Gagwe!

¹⁸⁷ Oo, a ga e dire se sengwe go wena, go go kgobola ntle, bokagare? [Phuthego e a hlalala—Mor.] Kopanelo, oo, a maikutlo! Nka se rekiše ye bakeng sa tšhelete ye o ka kgonago go e kgobela godimo yohle, se sengwe le se sengwe gape. Se lahlele kgole, eupša mphe Jesu. Oo, nna! Ee, mohlomphegi. Kopanelo!

¹⁸⁸ Oo, go bose bjang go sepela ka go tsela ye ya leeto, go itshama godimo ga Letsogo la go ya go ile, go tseba gore Yena o mo! Oo, lerato ka ponano ya pele, se sengwe ka gare ga rena se se bitšago ntle! Oo, se sengwe boka se—se... sekhurumelo se tlošitšwe go sediba sa mohlakamotala, se no tshwela meetse godimo ntle; gomme kudu go tshwelega ntle, a ba gore thwee le bonana. Amene. Oo, O a makatša! A Yena ga a? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ke a Mo rata. A ga le? [“Amene.”] Oo, nna!

¹⁸⁹ A ga le ratane seng sa lena? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bjale lena bohle Mamethodist šišinyang diatla le Mapentecostal, gomme lena Mabaptist, e nong go ba botho ka kgonthe. Ge le sa kgone go dira seo, ga le Mo rate. Yeo ke nnete. Gobane, ba a Mo rata, le a Mo rata; O le tšere ka ditsela tša lena tša go hlhlatha, O dirile mongwe yo motee, kafao a re nong go dumelelana bjale. Oo, a Yena ga a makatše? [“Amene.”] Re e dumela ka dipelo tšohle tša rena.

¹⁹⁰ Oo, a re e opeleng gape, pina ye ya go makatša ya kgale ya kereke, “Ke a Mo rata, ke a Mo rata.”

¹⁹¹ Ke no se kgone go hwetša go lekanela go bolela seo, gobane O nthatile pele. O nthatile, mošokiši, mofoufatšwa wa ka boomo, morata sebe, morwa wa letagwa wa go nyamiša, ka kataseng, gomme O theogetše fase ka mogau wa Gagwe. Ke be ke se ne selo go dira le wona. O nkgethile. Ya. O ka kgona go ba bjang? Mogomarelakgapana o ka kgona bjang go fetolwa go ba korong? Go tšea maatla a Modimo. Amene. Ke a Mo rata. Oo, ke—ke ikwela mohuta wa bodumedi thwi bjale, nnamong. Ke—ke—ke ikwela gabotse.

¹⁹² Ke a tseba O mo. Ke Yena. O e tshepišitše. O, O mo ka makgatheng ga rena. Ke Mo rata bjang! O a makatša. E go dira o ikwele gabotse go tseba gore ga ra swanela go thanka ka yona. Mo O gona, go itsebatša Yenamong thwi ka go Lentšu, boka A dira ka mehla, go le dira Yena; e sego thutotumelo, e sego selo se sengwe sa nonwane; eupša Modimo wa go phela Yenamong. O itirile bjang go tsebja Yenamong? E sego tlase ka Sodoma, eupša go Abraham; gomme bjale go Peu ya Abraham, morago ga

Gagwe, go laetša re Peu ya Abraham. Amene. Oo, nna! Ke ikwela gabotse ka kgonthe, thwi bjale.

Ke a Mo rata, (Oo, a matlorotloro a tšhegofatšo!) ke a Mo rata,
Gobane O . . .

E no nagana; pele o be o ka Mo rata, O go ratile!

¹⁹³ Morena Jesu, efa pholo ya batho ba, Tate, gore ba fodišwe, yo mongwe le yo mongwe wa bona. Leineng la Jesu Kriste, ke a rapela, Morena, bakeng sa letago la Gago. Amene.

Mohlare wa Khalibari.

¹⁹⁴ Oo, a re inamišeng dihlogo tša rena bjale, bobose, go homola. Le a tseba, re no ba bana, go le bjalo. Re bana ba Modimo. A le kile la bona ka fao ngwana a bego a lokologile ka gona tikologong ya motswadi wa gagwe? Motswadi wa gagwe o mo hlapeditše, le a bona. A re e hameng. [Ngwanešu Branham o thoma go hama *Ke A Mo Rata—Mor.*]

¹⁹⁵ Go no Mmona a eme mo, Pilara ya Mollo ye kgolo! O rile, “Ke tšwa go Modimo; Ke ya go Modimo.” O be a le Logos yo a bego a na le Moshe ka lešokeng, Pilara ya Mollo. O hwile godimo ga Khalibari, a tšoga gape. Gomme ge Saulo a be a le tseleng ya gagwe go theogela Damaseko, yona Pilara ya Mollo ya go swana e mo rathetše fase; o rile, “Ke Wena mang, Morena?”

O rile, “Ke nna Jesu.”

¹⁹⁶ O tšwa go Modimo; O ile go Modimo. O itsebagaditše le rena ka netefatšo ya sesaense, netefatšo ya kereke, ka se sengwe le se sengwe. “Nna . . .” A tliša pele selo sa Gagwe sa go swana, a bega Lentšu la Gagwe. Ke Yena mohlatholli. [Ngwanešu Branham o hama *Ke A Mo Rata—Mor.*]

¹⁹⁷ A e be e ka se be nako ya go makatša go Yena go tla thwi bjale, a lebelela go dikologa gomme a bona yo mongwe le yo mongwe a fetolwa, a eya kgole? O tla dira nako ye nngwe. [Ngwanešu Branham o hama *Ke A Mo Rata—Mor.*]

¹⁹⁸ Bjale ka dihlogo tša rena di inamišitšwe, ka go nokologa ka kgonthe. [Ngwanešu Branham o hama *Ke A Mo Rata—Mor.*]

¹⁹⁹ Elelwang, ditirelo mosong. Ge o le mosetsebye mo, gomme o se ne kereke; badiša ba bakaone ba, ba dumela Ebangedi ye ya go swana goba ba be ba ka se be le nna mo. Ba amogetšwe go ya kerekeng ya bona. Ebang le tirelo ye botse gosasa, go ikhutša go gobotse bošegong bjo, gomme ka gona etlang morago gosasa morago ga sekgalela bakeng sa tirelo ya phodišo.

²⁰⁰ [Ngwanešu Branham o hama *Ke A Mo Rata—Mor.*] Go lokile. Modimo a go šegofatše, ngwanešu.



MODIMO O NA LE KWANA YE E FILWEGO NST64-0620E
(God Has A Provided Lamb)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Mokibelo mantšiboa, June 20, 1964, mo Otithoriamong ya Masepala ka Topeka, Kansas, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice Of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2019 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org